وبدینسان شما را امت میانه ساختیم
تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد

(٤) صفحه

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (۱۳۳٤) سال نزدهم شماره (۱۳۰) پنجشنبه (۹) حوت ۱۳۷۵ هـ ،ش (۲۰) شوال المکرم ۱٤۱۷ هـ ،ق (۲۷) فبروری ۱۹۹۷م

بشارتی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را مشخص ساخت

تهران - ۸ حوت :

انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوم

بقیه درستون «٤» صفحه «٤»

«جاجی قدیر» اومشرقی شورا ته ، دمولوی خالص لیک :

له جګړی نه ستاسی په منع کولو کی می هدف دا نه وو چی طالبان سل په سلو کی معصوم خلك دی

جلال آباد - دحوت ۸ مه :

دافغانستان داسلامي ګوند مشر محترم مولوي خالص پدي وروستیو کي دحاجي عبدالقدیر اودمشرقي دیځواني شورا دتوروومشرانو اوغړو په نامه دیوه لیك په ترځ کي هغوي ته توصیه کړي چي دطالبانو په مقابل کي له جګړي لاس واخلي.

له جلال آباد څخه یوي باوري منبع تیرماښام شهادت ته وویل مولوي صاحب خالص په خپل لیك کي لیکلي دي : که څه هم هغه وخت چي طالبانو صاحبانو مشرقي ته رامنده کړه ، سره لدي چي له مونږ سره یې مشرانوخبره کړي وه ، بیاهم هغوي په خپل سراقدام وکړ، تاسي ته مي مکرراً عرض وکړ

پاتی «٤» مخ «٦» ستون

الهی لارښوونې

ال م

په منل شوي طریقې چي پدوي څه (حقوق) دي دوي لره دیته ورته (حقوق) دي ، اوناریته وولره پدوي څه لوړوالي دي اوالله عزیزدي حکیم دي . طلاق دوه ځله دي بیا بایه سائل دي باغوره پریښودل او، لاسوته روالده چي له هغه څه ته کوم شي (بیرته) واخلي چي دوي ته موورکړي مګردا،چي دواړه لدي نه ووېرېږي چي الهي حدود به قائم نکړي شي. نوکه لدي ووېرېدي چي داالهي حدودبه قائم نکړي شي نوبیادوي دواړو په هغه څه کي کومه ګناه نشته چي ښځې (دخان) په بدله کي ورکړه ، داالهي حدوددي نوتیري ورته مه کوي اوڅوك چي الهي حدودونه تیري وکړي داوله همداوري ظالمان دي . نوکه ئي (بیا) طلاق کړه نولدي وروسته ترهغه نه ورته رواګیږي چي لده نه پرته بل میړه وکړي بیا که ئي طلاق کړه (نوي میړه) نوبیادوي دواړو که یوبل ته راګرځي کومه ګناه نشته که یې ګمان وکړ چي الهي حدود قائمولي شي اوداالهي حدود دي چي هغه قوم لره ئي بیانوي چي پوهیږي . اوکله چي موښځې طلاق کړي بیا خپلو نیټوته ورسیدي (دعدت موده ئي پوره کیدو ته نږدي شوه) نوبیابیې په ښه شان (په منل شوي طریقې) وساتي اوبیائي په ښه شان (په منل شوي طریقې) خوشي کړي .

ددفاع شورا درادیو دخبرپه اساس :

دکوهستان اونجراب په ولسوالیو کی (۸) تنه طالبان وژل شوی دی

پروان - دکب ۸ مه :

د دفاع شورا ځواکونو د کوهستان اونجراب په ولسوالیو کی (۸) تنه طالبان وژلي او (۱۵) تنه یې اسیران کړي دي.

د دفاع شورا مربوط د صداي افغانستان راډیو تیره ورځ په خپل خبري سرویس کي وویل د دفاع عالي شورا ځواکونو په نوموړیو ولسوالیوکی د یوې چریکی عملیاتو په ترځ کی د طالبانو دوه مرکزونه

پاتی «٤» مخ «٤» ستون

ګوهر ایوب خان وزیر خارجه پاکستان :

براي بهبود روابط باکشور هاي همسایه توجه خاص خواهد شد

ګوهرایوب خان وزیرخارجه جدید پاکستان ضمن توضیح دایره وسیع پالیسي خارجي حکومت جدید این کشور اظهارداشت براي بهبود روابط باکشورهاي همسایه بخصوص چین، ایران ، افغانستان ، هند وجمهوري هاي آسیاي میانه توجه بیشتر خواهد شد.

بقیه درستون «٣» صفحه «٤»

شرکت های امریکایی وپاکستانی منتظر تسلط طالبان برسراسر افغانستان اند

پشاور - ۸ حوت :

شرکت هاي تجارتي امریکا وعربستان سعودي تحکیم سلطه طالبان برسراسر افغانستان را آغاز برقراري روابط اقتصادي شان با جمهوري هاي آسیاي میانه توصیف کرده ومنتظراین امراند.

مجله « اکانومست » منتشره لندن

بقیه درستون «١» صفحه «٤»

دکاپیسا ولایت (۳۰۰) ځوانان په زور نیول شوی اوکندهار ته بیول شوی

کاپیسا - دکب ۸مه :

د طالبانو ځواکونه د کاپیسا ولایت څخه ځوانان په زوره کندهار ولایت ته بیائی. د دفاع شورا مربوط د صدای افغانستان راډیوتیره ورځ په خپل خبري سرویس کي وویل چی د طالبانو له خوا تر ا وسه د کاپیسا ولایت په بیلابیلو برخو څخه د

پاتی «٤» مخ «٦» ستون

انفجار بمب در سنکیانګ اوضاع را ناآرامتر ساخت

سنکیانګ ۸ حوت :

انفجار بم درشهرمسلمان نشین سنکیانګ چین ، اوضاع دراین منطقه را بیشتر وخیم ومتشنج ساخته است.

مطابق ګزارش وشن هواء خبرګذاري

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

داسلام آباد مذاکرات یوځل بیا بی نتیجی پای ته ورسیدل

مخالف هیئت پداسی موضوعاتو خبری کولی چی ددوی ترصلاحیت پورته وی

مفتی معصوم افغانی

دطالبانو هیئت ته یوازی دبندیانو دتبادلی په باب د خبرو صلاحیت ورکړل شوی وو

داکتر طالب

دافغانانی ولسو دخبرو اوعمل ترمینځ فرق وی

دواړو لوریو مشرانو ته به په لنډه موده کی نوی وړاندیزونه وړاندی کړم

داکتر «ناربرت هول»

اسلام آباد - دحوت ۸ مه :

دپاکستان په پایتخت اسلام آباد کي دملګرو ملتو سازمان ترسرپرستي لاندي دافغاني متخاصمو ولسو دري ورځني سیاسي مذاکرات پرته لدي چي کومه خاصه نتیجه پري مرتبه شي بوځل بیا په ناکامي سره پاي ته ورسیدل.

دافغانستان لپاره دملګرو ملتو سازمان ځانګړي استازي داکتر ناربرت هول پرون ماښام دیوه مطبوعاتي کنفرانس په ترځ کي ددې خبرو دبي نتیجې پاي ته رسیدو اعلان وکړ، اوڅرګنده یې کړه چي دي به په نږدې راتلونکي کي بوځل بیا

پاتی «٤» مخ «٦» ستون

کمیسونی برای تجدید نظر در پالیسی پاکستان دربرابر افغانستان توظیف شد

اسلام آباد - ۸ حوت :

حکومت جدید پاکستان برهبري میامحمد نواز شریف کمیسون باصلاحیتي را براي تجدید نظر درپالیسي دولت تشکیل داده که بنابرآن درپالیسي خارجي پاکستان درقبال قضیه افغانستان نیز تحول قابل ملاحظه اي رونماخواهد شد.

روزنامه پرتیراژ « جنګ » به نقل ازمنابع آګاه دروزارت خارجه پاکستان

بقیه درستون «١» صفحه «٤»

سفیر امریکا در دیدار بانوازشریف :

پاکستان از کشور های مهم منطقه برای امریکا بشمار می آید

اسلام آباد - ۸ حوت :

میامحمدنواز شریف صدراعظم منتخب پاکستان باتأمین سایمنز سفیر امریکا مقیم اسلام آباد دیدارکرد.

طبق ګزارش روزنامه اردوزبان « جنګ » چاپ راولپندي ،ګفتګوهاي طرفین روي چګونګي روابط ومناسبات میان اسلام آباد وواشنګتن ویك سلسله مسایل مورد علاقه ،

بقیه صفحه (٤) ستون (٢)

دفتر نمایندگی کمیساری سازمان ملل درامور مهاجرین ازاسلام آباد به کابل منتقل میشود

کابل - ۸ حوت :

کمیساري عالي سازمانملل متحد درامور مهاجران افغان مصمم است دفترش راازاسلام آباد به کابل انتقال دهد.

این تصمیم طي دیدارمسئول کمیساري عالي سازمان ملل بامقامات اداره طالبان درکابل اتخاذ شده است.

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

شماره جدید سیمای وحدت منتشر شد

پشاور :

شماره تازه هفته نامه سیاسي، فرهنګي وخبري « سیماي وحدت » ارګان نشراتي حزب وحدت اسلامي افغانستان - نمایندګي پاکستان با قطع زیبا درچهارصفحه منتشرشد.

این هفته نامه حاوي اخبار تازه

بقیه درستون «١» صفحه «٤»

فاروق «لغاري» اتهامات بی نظیر بوتو را رد نمود

پشاور - ۸ حوت :

بي نظیربوتو بجاي پذیرش حقایق الزامات بي موجب وارد مي کند واتهاماتش عاري ازحقیقت مي باشد.

مطبوعات پاکستان به نقل قول ازسردارفاروق احمد خان « لغاري»

بقیه صفحه (٤) ستون (٢)

فلسطینی چارواکی له اسرائیلو نه غواړی چی په بیت المقدس کی دی یهودیانو ته له کور ورکولو نه تیر شي

بیت المقدس - دکب ۸مه :

یولوړ رتبه فلسطیني مامور فیصل حسیني ا سرائیلي پارلمان ته تللي ترڅو له هغه حکومت نه د وروستی حل لپاره غوښتنه وکړي چی د بیت المقدس شاواوخوا دي یهودانو ته د کورونو د جوړولو له پلان نه تیرشي.

پاتی «٤» مخ «٤» ستون

مواضع طالبان در لولنج ، پنج بار بمباران شد

روزګذشته درجبهات میان طالبان ونیروهاي حزب وحدت درهزاره جات تحرکات قابل ملاحظه صورت نګرفته وطرفین به آتشباري وقفه اي اسلحه ثقیله علیه یکدیګر اکتفا کردند.

درینحال طرفین درګیر مصروف تحکیم مواضع ، تقویت نیروها واکمالات خطوط مقدم جبهات بودند.

ګفته میشود طالبان و نیروهاي وحدت هردو برقسمت هاي ازلولنج مسلط اند.

طیارات جنګنده جنبش ملي دیروز پنج نوبت مواضع طالبان را درلولنج

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

حرکت اسلامی همکار شورای دفاع است

بامیان - ۸ حوت :

حرکت اسلامي باشوراي دفاع افغانستان همکاربوده ودفاع از حریم خودرا واجب شرعي مي داند.

«مدرسي» یکتن ازاعضاي بلندرتبه حرکت اسلامي درګفتګو بارادیو تهران اظهارداشت که سیاست ما مخالف جنګ هاي داخلي بوده وحرکت اسلامي

بقیه درستون «٥» صفحه «٤»

فعالیت های صلیب سرخ در تاجکستان ازسرگرفته میشود

دوشنبه - ۸ حوت :

اداره جهاني صلیب سرخ تصمیم ګرفته فعالیت هاي امداد رساني وبشردوستانه خود را درتاجکستان ازسرګیرد.

قرار ګزارش خبرګزاري ایتارتاس این اقدام متعاقب آن به عمل آمده که دوکارمند صلیب سرخ که توسط یك قوماندان مخالف حکومت تاجکستان اختطاف شده بود ، رهاګردیده اند .

صلیب سرخ بین المللي قبلاً هشدار

بقیه درستون «٣» صفحه «٤»

جنرال دوستم له جمهوری اسلامی آژانس سره په مرکه کی :

دطالبانو پرضد، په مقاومت کی باید ټول قومونه اوملیتونه متحد شي

مزارشریف - دحوت ۸ مه :

دملي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستم دایران د « جمهوري اسلامي آژانس » سره دمرکي په ترځ کي ویلي دي چي دافغانستان خلك او ددفاع شورا ځواکونه باید دطالبانو دپراختیاغوښتني مخه ونیسي .

جنرال دوستم وویل : دافغانستان په تحولاتوکي ددفاع دشورا اودشمال دمقاومت دنقش څخه هیڅ څوك سترګي نشي پټولاي . اوپوانحصاري ځواك حاکم کړي .

جنرال دوستم وویل : دطالبانو خلاف به دخلکو مقاومت دپخوا په شان همداسی دوام وکړي، اوخلك به دخپلې ازادي اوخپلواکي له مدافعانو څخه ملاتړکوي .

جنرال دوستم وویل : دافغانستان کړکیچ دحل، نظامي لاره نلري،

پاتی (٤) مخ (٥) ستون

شورای امنیت خواستار آزادی کارمندان مؤسسه خیریه فرانسوی درکابل شد

نیویارک ۸ حوت :

متعاقب آنکه کمیته، بین المللی صلیب سرخ وسازمان ملل متحد دستګیری شش کارمند مؤسسه اقدام برضد ګرسنګی بوسیله طالبان درکابل را مورد انتقاد شدید قرار دادند شورای امنیت سازمان ملل از اداره طا لبان مجدانه، مطالبه کرده که هرچه زود تر این کارمندان را آزاد ګرداند.

بقیه درستون «٣» صفحه «٤»

اعضاي کابینه حکومت فدرال پاکستان روز سه شنبه درقصر ریاست جمهوري دراسلام آباد باحضورفاروق احمدخان لغاري مراسم تحلیف را بجا آوردند

[illegible]

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

بیانگرعقاید وآرمانهای حزب اسلامی افغانستان
صاحب امتیاز: حزب اسلامی افغانستان
مؤسس : انجنیرحکمتیار
ناشر : ریاست ارشادوفرهنگ
تحت نظر هیئت تحریر
تلیفون : (۲۶۲٤۸۷)
آدرس پستی : ۱۰۳۶، یونیورستی تاون -پشاور

طالبان او احتساب . . . !

طالبانو دخپل تبارز په پیل کي دنوروشعارونوترڅنګ د« احتساب » چیغه په ډیرزور اوقوت پورته کړه داچي تراوسه طالبانویه دي باره کـي څـه کړي، څومره ورکي ملي شتمنی ئي راپیداکړي دي ، څومره په خطرکي لویدلي امانتونه ئي بچ کړي دي، موروریاندي له دي امله خبري نشوکولاي چي زموږپه هیواد کي دارقامو اعلان اوتوضیح هیڅ رواج نلري . خودوه شیان چي دعمده نیمګرتیاوو په حیث مطرح دي اودطالبانو د« احتساب » شعارئي ډیرشدید بي اعتباره کړي دي . دادي :

الف : څـوك چي له طالبانوسره یوځاي شوي دي، اوددوي پروګرام اوقوماندي تـه ئي غاړه ایښي ده ، دهغوي په باره کي دطالبانو قضاوت داوي چي هرڅـه ئي په خپله خوښه طالبانوته ورکړل،هماغه کافي دي اونورله هـر راز پلټني اوپوښتني خلاص دي .

په داسي حال کي چي طالبان ښه پوهیږي چي له دوي سره یوحاي شوي اویوځاي کیدونکي ډیر ښاغلي دامانتونو پـه لحاظ جدي مشکلات لري .

دملیونونو ډالرو جایدادونه او بانکي حسابونه لري اوددوي دخاوند کیدو لپاره په هیڅ توګه هیڅ بله منطقي توجیه ، دلیل اوتفسیرنشي موندل کیداي، بي لـه دي چي وویل شي چي دجهاد، هیواد، شهیدانو، کونډواویتیمانو مالونه ،حقوق اوشتمني دي چي ښاغلیو ملیونرانو اودهغوي خپلوانو وریاندي دخپل شاهانه عشرت مانۍ وداني کړي دي. مـوږ نه پوهیږوچي طالبان د« احتساب » لپاره څـه تعریف لري ،داحتساب معیاراومقصد څـه بولي، آیاداورته یونسبي اوسلیقوي مفهوم ښکاري، که یونظریاتي اصل اوملي هدف ، آیاطالبان ددي لپاره کوم شرعي بنیاد پیداکولاي شي چي څوك له دوي سره په پیل کي ودریږي ،هغه دي له احتساب نه بچ وي اوکه څوك وروسته دهغوي احتساب وشي، یاداچي څوك ملایاطالب دي له هغه نه دي دجهاد دامانتونو پوښتنه نه کیږي خوکه په بل صنف پوري مربوط دي، دهغه دي پلټنه وشي . یاکه څوك دحرکت دتنظیم قوماندان یامسئول و دهغه هرڅه سم دي اوکه دحـزب اوجمعیت و، هغه دي داحتساب ترژرندي ووځي . یاکه څوك طالبانوته تملق کوي اودهغو هرڅه ته « سم » وائي هغه دي له احتسابه معـاف وي اوکه څوك اعتراض کوي، هغه به پوره حساب ورکوي .

که طالبان داروش بدل نکړي اوواقعاً ئي احتساب په معقولومعیارونو باندي عیارنکړ ، نوداشعاربه ئي نه یواځي خپل افادیت له لاسه ورکړي ،بلکي انعکاس به ئي ورته دیوه نفرت په شکل کي راڅرګند شي .

ب : ولس مطمئن نـه دي چي کوم شي چي طالبان داحتساب په نامه راټولوي، هغه څومـره په مطمینولاسونو کي دي . آیا واقعاً دجهاد اوهیواد دامانت په توګه مصئون دي اوکه داحتساب په پایپ لین کي موږکانوسوري جوړي کړي اوحتي لاداچي پایپ لین کله کله بیخي بلي خواته غځیږي .

طالبانوته پکارده چي دي موضوع ته جدي پام وکړي . ملت ته اطمینان ورکړي او ذهنـاً چمتو وي چـي سبایه دوي پسي هـم داحتساب پرزوره اویـر جـاذبي چیغه پـورته کیداي شي .

دوپیشنهاد قابل حل برای مذاکرات صلح در اسلام آباد :

شورای دفاع از پیشنهاد غیر نظامی شدن کابل صرف نظر نماید وگروه طالبان برای آتش بس تضمین بدهد

دوردوم مذاکرات صلح افغانستان که روز ۷ حوت در اسلام آباد شروع شد درهمان راستاي دور اول که هیچ اثري ازآن مرتب نشد جریان پیداکرده است . نه تنهامذاکرات جاري، بلکه هرمذاکره وقول و قرار صلح، بین جناحهاي ذیدخل درافغانستان بخاطري منتج به دستاوردهاي عملي نشده که این مذاکرات روي محورهاي قابل عمل استوارنبوده است .

منظور از محورهاي قابل عمل پیداکردن مضمون ، واجنداي لازم براي مذاکرات است .اگر مذاکرات روي اجنداي درنظرگرفته میشود که مواضع عملي ورسمي طرفهااز آن فاصله داشته باشد ویاتطبیق آن درعمل اشکال پیدا کند . از این مذاکرات هرگز ثمره یي مرتب نمیشود .

غیرنظامي شدن کابل که روي آن شوراي دفاع تاکید دارد به این لحاظ قابل عمل نیست که درتجارب گذشته که اعضاي شوراي دفاع مسئول اداره حکومت بود چنین اقدامي درکابل ویاکدام ناحیه دیگرازکشور صورت نگرفته است . تنظیم هاي شامل درحکومت سابق و باتنظیم هاي مخالف حکومت باانیکه ازلحاظ امتیازات ،امکانات وصلاحیت ها وهم ازلحاظ مواضع سیاسي وسابقه جهادي باهم مشترکاتي داشتند هیچگاه نتوانستند براي اداره شهرکابل انتظامات موفق وقابل عمل درست نمایند. هیچگاه حاضرنشدند ازساحه یی به رضایت خاطرقواي خودرا عقب بکشند . هیچگاه حاضرنشدند دریك اداره مشترك ایثار، خلوص وهمکاري خودرا به اثبات برسانند .

مثلاً در مذاکرات موجود محور مذاکرات براي شوراي دفاع این است که طالبان بایـد قبل ازهرمسأله به غیرنظامي شدن کابل موافقه نمایند که قبول این موضوع بـه آنچه طالبان میخواهند مشکل و غیر محتمل مي نماید. موضع رسمي طالبان این است که کابل را درتصرف داشته باشند وحتي گروه هاي مخالف را نیز ازتمام نقاط افغانستان بیرون نمایند.

درمقابل، محورمذاکرات براي طالبان این است که شوراي دفاع باید قبل ازهرمسأله یي بـه رهایي اسراي جنگي التزام بسپـارد ویي هیچ قیدوبندي بیك آتش بس غیرمشروط موافقه بسپارد. اماچنانکه معلوم است شوراي دفاع در مواضع رسمي خـود هرگزبه صرف قبول آتش بس ورهایي اسرا قانع نمیشود .

قبل ازاینکه راههاي عملي رابراي جناحهاي شرکت کننده درمذاکرات صلح اسلام آباد پیشنهاد نمائیم ،مي آئیم محورهاي طالبان و شوراي دفـاع راکه گفتیم قابل عمل نیست بررسي مینمائیم .

غیرنظامي شدن کابل که روي آن شوراي دفاع تاکید دارد به این لحاظ قابل عمل نیست که درتجارب گذشته که اعضاي شوراي دفاع مسئول اداره حکومت بود چنین اقـدامي درکابل ویاکدام ناحیه دیگرازکشور صورت نگرفته است . تنظیـم هاي شامل درحکومت سابق و باتنظیم هاي مخالف حکومت باانیکه ازلحاظ امتیازات ،امکانات وصلاحیت ها وهم ازلحاظ مواضع سیاسي وسابقه جهادي باهم مشترکاتي داشتند هیچگاه نتوانستند براي اداره شهرکابل انتظامات موفق وقابل عمل درست نمایند. هیچگاه حاضرنشدند ازساحه یي بـه رضایت خاطرقواي خود را عقـب بکشند ، هیچگاه حاضـر نشدند دریك اداره مشترك ایثار، خلوص وهمکاري خودرا به اثبات برسانند .

اماحالاکه گـروه طالبان کمتر مشترکاتي باگروههـاي جهادي دارد ویك گروه تازه تشکیل است وازجانبي دایره صلاحیت امکانات ونیروي مادي وبشري آن بمراتب قویتراز حریفان سابق مي باشدوهمچنان درشرایطي که طالبان بیشترازگروه هـاي سیاسي سابق، طرفدار و هـوادار دارد وهیچ مخالفت ومزاحمتي هم دیگرشهرکابل راتهدید نمیکند ،دیگرچراباید به عقب نشیني ازکابل موافقه نماید . شوراي دفاع وقتي درمیـان خودودرزمان حکومت خـود چنین پیشنهادي را صورت عملي نداد . که گفتیم راه تطبیق شدن آن درآن زمان سهل وساده بود، پس چگونه میتواند موقع داشته باشدکه گروه یکه تاز ومغروري چون گروه طالبان به عقب نشیني ازکابل موافقه نماید .

طالبان درقسمت اینکه میگویند محوراصلي مذاکرات باید رهایی اسرا وآتش بـس باشـد، واقعیت هارامدنظرنگرفته اند. وقتي طالبان در مذاکرات ودرقول وقرارهاي سابق پابندي وتعهد خـود رابه اثبات نرسانده ودرظاهرچیزي گفته ودرعمل چیزدیگر ازخود بروز داده ، پـس بروي کدام باورواطمیناني میتوان انتظار داشت که شوراي دفاع صرف به تعهد لفظي طالبان باورنمایند واسراي طالبان راکه درنزد شوراي دفاع نگهداري میشوند ،رهانماید .مخالفین طالبان ادعادارند کـه طالبان صـرف ازنام مذاکرات برداشت سیاسي میکند وهم اذهان مخالفین را میخواهد اغفال نمایدوهم خود را ظاهـراً طرفدارصلح ومذاکره معرفي نماید، چنانچه بدنبال پایان یافتن مذاکرات دوراول عملیات وسیع طالبان که قبلاً تدارك دیده شده بود آغاز گردید ویااستفاده از غفلتي که دراثر مذاکرات ایجاد شده بود طالبان قادرشدند که دو ولایت پروان وکاپیسا راازتصرف مخالفین بیرون نمایند .هیچ جـاي تردید وجود ندارد وهیچ ازامکان بعید نیست که پس ازقبول لفظي آتش بس وپس ازاینکه تمام افراد اسیرشده طالبان رهاگردید طالبان باردیگراحساس فارغبالي نماید ومجدداً بهانه یي گرفته و جـنگ تهاجمي خودرا علیه شوراي دفاع ازسربگیرد .

طالبان درقسمت اینکه میگویند محوراصلي مذاکرات باید رهایي اسراوآتش بس باشد، واقعیت هارامدنظرنگرفته اند. وقتي طالبان در مذاکرات ودرقول وقرارهاي سابق پابندي وتعهد خودرابه اثبات نرسانده ودرظاهرچیزي گفته ودرعمل چیزدیگر ازخود بروز داده ، پس بروي کدام باورواطمیناني میتوان انتظار داشت که شوراي دفاع صرف به تعهد لفظي طالبان باورنمایند و اسراي طالبان راکه درنزد شوراي دفاع نگهداري میشوند ، رها نماید .

چنانچه تقریباً دوماه قبل که صحبت ازدوراول مذاکرات اسلام آباد بود انجنیراحمدشاه مسعود فرمانده معروف ومخالف عمده طالبان گفته بود که طالبان هیچگونه تعهـدي دربرابر مذاکرات ندارند وهدف شان صرف این است که اسراي خودرا رهانمایند .

بادرنظرداشت مسائلي که دربالا ذکر کردیم نکته نظرات طالبان وشوراي دفاع ازهم بعید است ومحورهایي را که آنهامیخواهند روي آن درمذاکرات صحبت نمایند قابل هضم براي طرفهاي متقابل نیست .

اگرمذاکرات اسلام آباد بتواند به یك آتش بس مطمئن ویاثبات منتج شود این پیروزي بزرگي است ومقدمه یي است براي قدمهاي بزرگترویرامیدتر. ولي آتش بس پابرجا واعتماد پابرجا حاصل نمیشود مگراینکه هردوطرف باورهاوتضمین هاي را بـه همدیگر بدهند که این باورطبعاً لفظي نمي باشد وهمه باید عملي باشـد. درقدم اول شوراي دفاع باید ازاصرار خـود مبني براینکه شهرکابل ازنیروهـاي طالبان تخلیه شود صرف نظرنماید . درقدم دوم طالبان نیز تظمین عملي به شوراي دفاع ویه ناظرین بین المللي بسپارد واطمینان دهد که پس ازرهایي اسرا به هیچوجه جنگ را ازسرنمیگیرد .

براي ایجاد ثبات وعملي شدن آتش بس پیشنهاد قابل عمل این است که بجاي کابل خطوط حایل غیرنظامي شود وقواي متحارب درخطوط جنگ ازبرابرهم کناربروند . بـراي نظارت برساحات حایل ونظـارت برآتش بس میتواند :

افرادي ازطرف سازمان کشورهاي اسلامي معرفي گردد. افـراد ناظر که ازسوي سازمان کنفـرانس اسلامي معرفي میشوند میتوانند اعضاي داوطلب سازمانهاي اسلامي کشورهاي برادر ومسلمان باشند .

قید مرتبط بـودن افراد ناظر آتش بس به عضویت سازمانهاي اسلامي به این خاطراست که این ناظرین خودمردم همدرد و بااحساس مي باشند ویاگروه هاي اسلامي افغانستان علایق محکم دارند ونقش آنها سودمند ترازافراد صرفاً نظامي اسـت کـه روحیات وملاحظات جوانب ومحیط رامیتوانند درك نمایند .

به هرحال اگر طرفین مذاکرات براي اجنداي مجلس محور هاي قابل عمل پیدانکنند این مذاکرات نه تنها اینکه انگیزه کارخیرنمیشود بلکه اوضاع را پیچیده تر وتاریکترمي سازد .

###

نفت وگاز چوغ، نان غازیوغ

ترجمهٔ : حامد

تذکر مترجم:
نشریه،کرسنت انترنیشنل (Croscen International) چاپ تورنتوی کانادا ، دریکی ازشماره های اخیر، مقاله ای تحت عنوان «وفورنفت گاز ، نبود لقمه ای نان.»
Gas & Oil every where
not a morsel to eat
بقلم شاغلی ظفرینگش بچاپ رسانیده است که ترجمه، دری آن به محضر خوانندگان محترم جریده، وزین شهادت تقدیم میگردد.

رنج و تعب مردم ترکمنستان را میتوان با حالت طفلی مقایسه کرد که تلاش میورزد تا دستش در داخل مرتبانی، به کلچه برسد. امّا، هر چه تلاش میکند، دستش به ته مرتبان نمیرسد. ترکمنستان سرشار از گاز در وضع نامساعد مشابهی قرار دارد. این کشور چهارمین ذخیره، عظیم گاز جهان را دارا است. این کشور به منظور إستخراج و سرازیر ساختن ذخائر عظیم گاز جهت فروش در خارج، به سرمایه، خارجی نیاز دارد.

ترکمنستان که یکی از جماهیر پنجگانه، اسلامی آسیای مرکزی (ماوراء النّهر) بشمار میرود، نه به وضع فلاکتبار تاجکستان دچار است و نه آن چنان که باید و شاید، وضعش خوب است. بلعکس ازبکستان و قزاقستان، نه چشم انداز آن در اثر کاربرد مفرط مواد حشره کش مسموم گردیده است، و نه در اثر پخش ذرات رادیو اکتیف مواد هستوی فضای آن آلوده گردیده است. امّا باز هم، مردم این کشور با کمبود مواد غذایی بالخصوص نان دست به گریبان هستند.

آیا در شهر عشق آباد مرکز کشور ماوراء النّهری ترکمنستان یعنی جاییکه پریزدنت صفر مراد نیاز اوف مصروف ایجاد کیش شخصیت است. کمبود نان منجر به شورش خواهد گردید؟ نیاز اوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز همچون همتایانش در جماهیر همجوار، از بقایای عصر حاکمیت کمونزم بشمار میرود. عملکرد کنونی وی بیشتر همان چیزی است که در زمان حیات کمونزم بود؛ گر چه درین زمینه توفیق زیادی نداشته است. نیاز اوف یك پارلمان مطیعی نیز تشکیل داده است که بر تصامیم و فیصله های وی، صحه میگذارد.

نیاز اوف جهت إحیاء اقتصادی کشور فقرزده وبی بضاعتش، به ازسرگیری صادرات گاز طبیعی به اروپای غربی، امید بسته است، طرحهایی درجریان اندکه براساس آنها که میزان صادرات گاز امسال تقریباً دوبرابر مقدار صادره درسال قبل ، افزایش داده خواهد شد. سال گذشته یعنی درسال ۱۹۹٦ میلادی مقدار ٢٤ (بیست وچهار) بیلیون مترمکعب گاز صادرگردیده بود ، که قرارست امسال این مقدار به حدود دوبرابر یعنی ٤٠ (چهل) بیلیون مترمکعب (۱\٤۱۳ تریلیون مکعب) بالابرده شود .

دردوران اتحـاد جماهیرشوروی سوسیالیستی، صادرات گاز ترکمنستان سالیانه به مقدار ٦٤ (شصت وچهار) بیلیون مترمکعب میرسید . درین طرح درنظرگرفته شده است که نصف مقدار فوق الذکر (٤٠بیلیون مترمکعب) در اختیار مصرف کنندگان در اروپای غربی قرار داده شود تا ازفروش حاصله ازآن نقدینه، شدیداً مورد نیازبدست آید یکی دیگر از دست آوردهای نیازاوف، تلاش وی درجهت اتباع کشورش ازپیامدهای سخت وناگوار آن چیزیست که «اصلاحات بازاری» خوانده میشود. این اصطلاح و اصلاحات بازاری « حسن تعبیری است ازبرای تاراج وچپاول بیحد وبیحصر توسط عده ای افراد باسازمانهای متمول و متنفذ که منجربه خلق مصائب ، شدایدومعضلاتی برای اکثریت بزرگ میگردد . نیازاوف کماکان برق مجانی وموادغذایی را به قیمت نازل دراختیار جمعیت حدوداً چهارمیلیونیکشورترکمنستان قرا رمیدهد اماتاحال هیچ یك از اهداف اعلام شده ای چون صدور گازو تولید پنبه تحقق نیافته اند.

سوء مدیریت را نمیتوان تنها دلیل این نارسایی خواند ، گرچه ، این قسماً دخیل و اثر گذار بوده است. درسال ۱۹۹۳ هنگامیکه روسیه صدور گازترکمنستان به اروپای غربی را متوقف گردانید ، عوائد این کشورکاهش یافت .روسیه بجای انتقال گازبه اروپای غربی ، آنرا بدست رساترجماهیرشدیداً نیازمند اتحاد جماهیرشوروی سابقه منحرف گردانید این یکی دیگر از میراثهای شوم دوران اتحاد شوروی بشمار میرود . گاز ونفتی که دریك منطقه تولید میشد مثلاً درترکمنستان وقزاقستان ، باید ازقلمرو روسیه عبور داده میشد . این توافقنامه به روسیه این توانایی را می بخشید که نل لوله، گاز را ببندد .

ترکمنستان که یکی از جماهیر پنجگانه، اسلامی آسیای مرکزی (ماوراء النّهر) بشمار میرود، نه به وضع فلاکتبار تاجکستان دچار است و نه آن چنان که باید و شاید، وضعش خوب است. بلعکس ازبکستان و قزاقستان، نه چشم انداز آن در اثر کاربرد مفرط مواد حشره کش مسموم گردیده است، و نه در اثر پخش ذرات رادیو اکتیف مواد هستوی فضای آن آلوده گردیده است. امّا باز هم، مردم این کشور با کمبود مواد غذایی بالخصوص نان دست به گریبان هستند.

اینك هردوکشـور قزاقستان وترکمنستان مشغول کارِ طرحهای هستند که براساس آن خط لوله ایکه برای انتقال نفت وگازاحداث میگردد ، باید ازمسیری غیر ازسرزمین روسیه عبورکند . قبلا مسکوبود که صادرات این جماهیر را تحت کنترول داشت .اینك این کنترول ونظارت ازجانب غرب وبالخصوص إیالات متحده، امریکا اعمال میگردد. امریکاییان مصمم اندکه هیچ پایپ لاین یاخط لوله، ترکمنستان و قزاقستان نباید از داخل خاك ایران عبور کند. امریکاییان تهدید کرده اند هرگاه این قبیل خواسته هایشان پذیرفته نشوند ، حمایت اقتصادی خود را پس خواهند گرفت .

البته، درین زمینه ایالات متحده، امریکا توفیق زیادی بدست نیاورده است . درماه اپـریل سال گذشته میلادی(۱۹۹٦) یك راه آهن دربخش ایرانی سرحـدات مشترك ایران -ترکمنستان افتتاح گردید . این راه آهن به شبکه، سرتاسری راه آهن ترکمنستان اتصال می یابد.

همین گسترش ناچیزخط راه آهـن ازشهر مشهد در ایـران به سرحد ترکمنستان، با وصف آنکه صرفاً ۱۳ کیلومتر طول است ، بلادرنگ وفـوراً ارتباط مستقیم، زمینی را باکشورچین مجدداً برقرارساخت .

ترکمنستان اینك درحال حضر مصروف است که یك خط لوله، متصل به ایران را نیز احداث کند. ادامه، جنگ و خو نریزی افغانستان رویاهای بستن برخط لوله، طرحریزی شده ، حدود گاز از میادین گاز دولت آباد ترکمنستان به شهرکویته، پاکستان را نقش بر آب ساخته است .

شرکت امریکایی یونوکال (Unocal) و شرکت سعودی دلتا (Delta) علاقه شدیدی در احداث این خط لوله ازخود نشان داده اند .

اما درحال حاضر، ترکمنستان بصورت کامل درچنگ ارباب وآقای استعماری قبلی اش یعنی روسیه قرار دارد . در ماه دسمبر سال گذشته، میلادی، پریزدنت نیازاوف طی یك بیانیه، تلویزیونی خطاب به مردم گفت :

«براساس توافقنامه ای که با شرکت روسی گازپروم (Gazprom) بامضاء رسیده است، درسال ۱۹۹۷ میلادی مقدار ۲۰ (بیست) بیلیون مترمکعب گازطبیعی به اروپا صادر خواهد گردید .» وی گفت : هرگاه خط لوله ای ازطریق افغانستان وایران احداث گردد، وضعیت کنونی یکلی دگرگون خواهد گردید .

انتظارمیرود که خط راه آهن ایران – ترکمنستان قابلیت سالیانه، انتقال هشت میلیون تن اجناس را داشته باشد؛

فرآورده، دیگری که اسعارخارجی را برای ترکمنستان ارزانی میدارد ، پنبه است . متاء سفانه برداشت محصول پنبه درسال ۱۹۹٦ فلاکتبار بوده است درین سال صرفاً ٤۳۰ هزارتن پنبه حاصل برداشته شد که ازمقدار۱,۳ میلیون تنی که درسال ۱۹۹۵برداشت شده بود ، به مراتب کمتر است .

به گزارش تلویزیون تحت نظارت دولت، کمبود برداشت پنبه ناشی از تأخیر در تادیه، معاش پنبه چینان بوده است .

به همین ترتیب ، تلاشهـاي این جمهوریت درجهت رسیدن به خودکفایی درساحه، غلجات درسال ۱۹۹٦، نیز با ناکامی مواجه گردیده است . درین سال

بقیه درستون ۳، صفحه ۳

روش والدين براي تربيت كودكان

رويه مشفق ونرم :

برخي ازوالدين اند كه دربرابر فرزندان خويش از روش مشفقانه ونرم كارمي گيرند . البته اين گونه روش زندگي فرزندرا بخوشي مي گذراند ولي دراجتماع مشكلات زيادي پيدا مي كند .

طوريكه قبلاً ذكر شد روش غير مشفقانه وسختگيرانه فرزند را كوششي وزحمت كش ووظيفه شناس بارميآورد واندازه احساس گناه وكم رويي رادراو افزايش ميدهد وفرزند خودرا درميان ديگران بي اهميت وكم ارزش تلقي مي نمايد وغرق در احساس نا چيزي ميباشد .

ليكن روش نرم ومشفقانه فرزند را بي مسئوليت ووظيفه نشناس بارآورده و اودائماً اززيرباركارووظيفه فرارنموده وكوشش ميدارد كه همه احتياجاتش رفع بوده وديگران خدمتگارش باشند، اوگمان مي كند كه همه جهان مقروض ازوي است وبايد به پرداخت قرض خود بپردازند واوهرگز ازاين رفتار خود احساس گناه وشرمندگي نمي كند ودريك سخن ازخود راضي بارآمده وجز خودديگران رانمي بيند .

فرزندي كه باروش نرم ومشفقانه تحت تربيت قرارمي گيرد درآن زمانيكه ديگرپدرومادر ازسرپرستي وتهيه نفقه اش بازمانده وخود دربحرزندگي مصروف شنامي شود ازخود اعتمادي بازمانده به زندگي بي نوورنگي مواجه مي گردد كه هرلحظه اش درد آوورنج زا است ودرآن موقع باابراز آه وافسوس ،مسئول همه عقب ماني وناتواني خود، والدين رادانسته وآنهارا به باد ملامت ميگيرد .

مضافاً فرزندانيكه باروش نرم ومشفقانه تربيت ميبابند، نميتوانند به توقعات اجتماع جواب مثبت دهند واجتماع هم نميتواند ازايشان انتظاري سودمند داشته باشد زيرا ايشان بار دوش اجتماع بوده وازتقبل مسئوليت اجتماعي فرارمي نمايند، ميخواهند ازهرقاعده و بندي آزاد باشند ودريك دنيايي ازتعيش وراحتي زندگي به سر كنند .

اگر درحين تربيت فرزند، والدين ضمن آنكه روش نرم ومشفقانه دارند اندكي سختگيرهم باشند و ميان نرمي وسختي توازني ايجاد نموده هريكي رابمورد وبجايش ببرند، مشكل آينده فرزند حل مي گردد، ديگرنه او ازخود راضي وبي اعتماد به استعداد خود ميباشد و نه باردوش اجتماع قرار ميگيرد . از كارهاي نيك خويش خوشحال شده وازكارهاي بد احساس شرمندگي مي كنند، پس سعادت وكامگاري نصيب اومي گردد .

والدين براي بهتر تربيت نمودن فرزندان خويش كوشش نه كنند كه همه مايحتاج آنها را فراهم نموده و آنهابه هيچ كمي وكاستي مواجه نباشند بلكه بعضي ازاشياي مورد ضرورت آنها را فراهم ناشده بگذارند تاآنها خود براي دريافتش تلاش ورزند وطريقه تفحص ودريافت اشياي مورد نياز خودرا فراگيرند . كه اين عمل طاقت آنهارا دربرابر مشكلات بالا برده وشعور ايشان را بيدارميسازد و در زندگي بجاي دست بيني ديگران به پاي خويش ايستاده مي شوند وآنچه دردوره بچگي آموخته اند در دوره استقلال بكارمي برند ودرهيچ زماني تسليم احساس محروميت و نامرادي نمي شوند ودرهرمرحله يي ازحيات آماده مبارزه وپيكار گرديده نيازهاي خودرا خود مرفوع ميسازند .

درمقابل فرزندانيكه دوره كودكي ونوجواني را باتعيش و راحتي سپري كرده وازجانب والدين مطمئن به رفع همه مشكلات بوده اند دردوره خوداختياري وماموريت اجتماعي تحمل مصايب ومشكلات را نداشته به داد وفرياد وغيض و غضب پناه مي برند، زندگي را باري گران بدوش خويش تلقي كرده ، كنترول اعصاب را ازدست ميدهند وگاه وبيگاه قصد خودكشي مي كنند اگر فرزندان درهنگام كودكي ونوجواني اندكي طعم مشكلات را چشيده و ذايقه تكاليف حيات رامحسوس كرده باشند بدون شك استعداد وتوانايي برداشت هرگونه مشكل رادريافته وبدون خرابي اعصاب ،پريشاني خاطر، با اطمينان قلبي وسرانگشت تدبير به رفع مشكل مي پردازند وحيات خويش را باخوشحالي به سرمي برند .

نكته مهم اينست كه كودكان بيشتر درايام كودكي آموزنده ازاقوال وافعال بزرگان ميباشند ، اگر بزرگان متحمل وسنجيده بوده ، درحضوركودكان عمل مثبت انجام داده وحرف نيكو بگويند. كودكان دست پرورده ايشان ازقول وعمل آنها تقليدنموده باقدرت وتوانايي قابل حظي آماده، پذيرش هرگونه مشكلات مي گردد.

والديني كه براي اطفال خود توصيه مي كنند درس هاي خودرابخوانند وشبانه براي تكراردرس مقداري وقت خودراصرف كنند، هدف شان ساختن آينده آنهاست دراين طرزعمل ازيك سوطفل عادت به برداشت مشكل بيخوابي مي كنند و ازطرف ديگر زحمتكش وكوششي بارميآيد. ولي براي عملي نمودن اين امربه بكاراست كه والدين هم مصروفيتهايي براي خويش درهمان هنگام تدارك ديده باشند، تاطفل بداند كه والدينش فكرجزادادن او را ندارند ، بلكه براي بهزيستي او مي كوشند و يقين كند كه اودراين راه تنهانيست و ديگران بخصوص والدين دراجراي كارخود عملاً كوشا وجدي اندوبايد اوهم چون والدين درانجام وظيفه كه همانادرس خواندن است جدي باشد.

والديني كه فرزندان خودرا درهنگام كودكي دربرابر امتحان قرارنميدهند وذايقه، كاميابي و ناكامي رابه كام آنهانميرسانند ، بزرگترين اشتباه را مرتكب مي شوند واساساً باسرنوشت اولادخويش بازي مي نمايند .

البته اطفال موجودات معصوم ودوست داشتني اند و بايد باايشان شفقت ومهرباني صورت گيردوبارفتار سختگيرانه روز هاي كودكي آنهاكه خيلي هاشيرين است تلخ نگردد، اما اينهم فراموش نه شودكه دررفتار چه بصورت مشفقانه وچه به شكل سختگيرانه افراط وتفريط بكاربرده نه شود و ميان اين دوموازنه برقرارگردد. درجاي خود شفقت ودرجاي خود سختگيري صورت گيرد .

طوريكه قبلاً گفتيم : طفلي كه باشفقت ومهرباني بيش ازحد بزرگ شده باشد درحالت خوداختياري وماموريت اجتماعي تحمل مشكلات را نداشته به پريشاني مواجه مي گردد. يكي ازآن مواردیكه طفل عياش را آزار ميدهد قوانين وضوابط اجتماعي است .

قوانين وضوابط اجتماعي كه براي حفظ نظم دراجتماع بروي كارآمده است يكنوع محدوديت هايي براي افراداايجاد مي كنند، محدوديتهائيكه والدين مشفق ومهربان دربرابر فرزندان خود بكارنمي برند واطفال شان باآن ناآشنامي مانند و درهنگام مقابله بااين محدوديت هااحساس محروميت ازشفقت ومهرباني مي نمايند كه بدينصورت اجتماع را زنداني بيش نمي يابند ودرعكس العمل بامحدوديت هابه انزوا پناهنده شده وقوانين اجتماعي راخيلي هاظالمانه تلقي ميدارند وزود از ميدان زندگي فرارمي كنند.بناءً بروالدين است كه روش خودرا طوري درتربيت اطفال تنظيم بخشند كه اطفال درهمه دوره هاي حيات بانشاط و مقاوم بوده ودرزندگي دلشاد باشند .

وضع آوارگان واهالى كابل اسفبار است

كابل : تعداد آوارگان كابل و پناه جريان ازمناطق شمالي ولايت كابل و پروان به مرور فزاميرود واين در شرائطي است كه هواي سرد چندي است براين مناطق حاكم است .

قرار گزارشهاي رسيده ازكابل هواي سرد مشكلات آواره گان ومهاجران را تشديد وطاقت فرسا كرده است . درحاليكه بسياري ازمردم اهالي كابل نيز به دليل مشكلات اقتصادي ، تورم وگراني مواد به شدت درتنگناهستند و بسياري از مردم حتى توان تهيه نان خشك روزانه خود راندارند اضافه از ۹۰هزار آواره همين اكنون به كابل آمده و درشرائطي كه هيچ امكاني براي اسكان وحمايت آنها ازسوي مقام هاي محلي و سازمان هاي بين المللي فراهم نشده دروضع بيچاري بدي به سرميبرند و اين گروه بيشتردر مكاتب مسكن گزيده اندكه براي مقابله باهواي سرد زمستان هيچ وسيله اي ندارند .

- منابع صليب سرخ و سازمان هاي بين المللي ميگويند اضافه از (٤)كودك ازاين مهاجرين روزانه دراثر مشكلات صحي ، سرما، تغذيه و اسكان نامناسب جان ميبازند .

سازمان هاي بين المللي

دركابل مقدار محدود كمك هاي غذائي درمنطقه توزيع كردند كه اين كمك ها نيزدر بين مهاجرين دركابل نه ، بلكه درميان آن عده اهالي مناطق استالف ، كلكان ، قره باغ كه نتوانسته اند ازمناطق خود خارج شوند تقسيم شد ولي اين كمك ها تكافوي نيازهاي حتى يك دهم آواره گان جديد را نمي كند . درحالي كه خود اهالي كابل نيز به كمك و امداد نيازدارند .

قرارگزارش، آواره گان جديد به دستور طالبان ازمناطق و منازل خود در چاريكار ، جبل السراج و قره باغ مهاجرشده اند و تازه ترين اين مهاجرين را اهالي سالنگ تشكيل ميدهد طالبان به منظور ازبين بردن يا تضعيف زمينه تحركات چريكي عليه خود شان درمناطق پرجمعيت اقدام به گزينش اين تكتيك كرده اند .

ازسوي ديگر پناه جريان و آواره گان حتى پولي را كه در دست دارند دركابل و مناطق تحت كنترول طالبان اعتبار ندارد واين به مشكلات آنها افزوده است ومشكل پول نه تنها مشكل اين مهاجرين است بلكه كارمندان دولت نيز دركابل كه حقوق خود را به صورت بانك نوت هاي (٥٠) و(١٠٠) افغانيگي دريافت ميكنند نميتوانند آنرا در بازارخرج كنند چرا كه تجاران ازپذيرفتن اين بانكنوت ها به دليل پرحجم بودن آنها امتناع ميورزند و اين نيز مشكل جديد بست كه به نظرميرسد مسؤلين دركابل به منظور كاستن ازحجم آن وهمچنين خارج كردن مقاديري ازبانكنوت هاي (١٠٠٠٠) افغانيگي اقدام به توزيع بانكنوت هاي (٥٠-١٠٠-٥٠٠) افغانيگي نموده اند .

سازمان هاي امداد كمكهاي شان را در اولين مرحله به افراد مسكون درمناطق شان درشمال كابل نموده اند تا بازگشت آواره گان ازكابل به

بقيه درستون ٧ ، صفحه دوم ،

نفت وگاز

مقدار ٤٠٠ هزارتن غله بدست آمد درحاليكه پيش بيني حكومت ۱.۲ ميليون تن بود زيرا ، درسال قبل مقداريك ميليون تن غله برداشت شده بود .

وقتي اين ارقام دراختيار نيازاوف قرار داده شد، فوق العاده عصباني وخشمگين گرديده، مقامات مسؤول رامورد شماتت وعتاب قرارداد .

وي در بيانيه، تلويزيوني اش گفت دست آورد تركمنستان هرگز تا اين اندازه بدوناگوار نبوده است . وي گفت، ماانتخاب ديگري نميتوانيم ، داشته باشيم : يا اينكه بايد ازگرسنگي بميريم و يا اينكه بايد برنامه هاي خود كفايي را به ثمربرسانيم .

تركمنان حد ا وسط ماهانه معادل ده دالر امريكايي معاش دريافت ميدارند . حتى اگر اين معاش درموعد مقرره هم تاديه گردد ، بازهم كفاف مخارج آنان را نميدهد و آنان درگرسنگي بسر ميبرند.

براي كشوري كه چهارمين ذخيره بزرگ گازجهان را در اختيار دارد، اين خيلي دردناك است .

قيم سوبسيدشده براي نان درماه دسمبر دوبرابر گرديده وبه چهارتن منات (هشت سنت) رسيد. درحاليكه نان عنعنوي هموارتركمني دربازارهاي خصوصي به بالغ برسه برابر قيمت معين بفروش ميرسد.

نقش دکورنی او تولنی په چاپیریال

متصدی : معصومه

زن در محیط خانواده وجامعه

دماشومانو ښوونه اوروزنه

دمنكانواوماشومانو دبدني روزني اوروغتيانه برسيره دهغوي ذهني اواخلاقي تربيت هم ډير زيات ضروري اومهم دي، كه دماشوم ظاهري اوبدني روزني اوتربيې سره سره باطن پالنه اوروزنه ئي ونشي نوله ډيرخراب انجام سره به مخامخ شي او دټولني له پاره به يوخطرناك او ناكاره بوټي وگرځي دكوم ماشوم چې ذهني اواخلاقي تربيت ئي ونشي نوهغه دټولني يونيك اوصالح غړي نشي جوړيداي بلكي دخپلي كورني ، مور، پلار اوټولني لپاره ډيوگټورغړي دجوړيدوپرځاي مضراونقصاني غړي جوړيږي ، دماشوم ښوونه اوروزنه يوازي ديو فرد نه بلكي ديوخاندان اوديوي ټولني ښوونه اوروزنه ده ، كه يدي كي څه ډول سستي وشي نومانايه ئي داشي چې كورني اوټولنه دواړه بربادولي شي. نوځكه محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم فرمائي : نيك اوصالح اولاد د پلاراو مورله پاره صدقه جاريه ده ، ځكه چې ددي دنيكي په وجه كورني ، ټولنه اوچاپيرچل ته گټه اوسيگته رسيږي ، دماشومانو په ښوونه او روزنه كي موربلار دواړه گډ مسئوليت لري پكاردي چې يدي كاركي دواړه خپل مسئوليتونه انجام كړي. الله جل جلاله په خپل كلام پاك قرآنكريم كي فرمايلي دي چې : اي مسلمانانوا تاسي خپل ځانونه اوخپل عيال ددوزخ له اورنه وساتي . (تحريم) دقرآنكريم لدي آيت نه داخبره ښه په ښه څرگنده ښوگه مخي ته راځي چې دښووني اوروزني مسئوليت دپلارمور او دكورني په مشرانو باندي دي، دقرآنكريم لدي لارښووني نه څرگنديږي چې هرمسلمان ته پكاردي خپل خپل ماشومان اوعيال ته داسي تعليم اوتربيت وركړي چې هغوي ددوزخ له عذاب نه وساتي، كه موربلارخپل ځامنونه داسي تربيت وركړي چې دهغه له كبله ددوزخ وروگرځي نوهغه تعليم اوتربيت ندي بلكي تعليم اوتربيت هغه ته ويلي شي چې په انسان كي ښه اخلاق ، له خداي نه ويره ، مسئوليت اودين سره دميني احساس پيداكړي .

دماشومانو دتربيت اوتعليم په باب له هرڅه نه زيات مسئوليت مورااوبلار لري رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايلي دي چې ماشوم ته دموراوبلار يونصيحت اوخبرداري ديوصاع خيرات نه زيات ثواب لري . (ترمذي)

همدارازمحمد صلي الله عليه وسلم په يوبل حديث كي فرمائي : زامنو لپاره دموراوپلار ترټولو سه عظيم اوهديه داده چې ورته تعليم اوتربيت وركړي، څرنگه چې ماشوم ډيو خاص عمرپوري د مور په نگراني كي وي نوپرمور لازم دي چې يدي خاص عمراووخت كي خپل مسئوليت په سه توگه اداكړي. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمائي : ښځه دخپل خاوند كور اودخپلوماشومانو ذمه واره ده اويه قيامت كي به ترينه پوښتنه كيږي . په اسلام كي دماشومانو دښووني او روزني په باب يوازي سړي نه بلكي ښځي هم مخاطب شويدي حافظ ابن حجررحمة الله عليه پخپل كتاب فتح الباري ني ليكي چې : دماشومانودتعليم اوتربيت له پاره چې كوم حكم دسړو له پاره دي هغه دښځولپاره هم دي .

محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم يوازي دنظري تعليم اوتربيت حكم نه بلكي دعملي تعليم حكم هم فرمايلي دي كه چيري كوم ماشوم ته دعمل په دگركي دښيه اووهلو ضرورت پيداشي بايد چې ترينه ډډه ونشي هغه صلي الله عليه وسلم فرمائي : كله چې ماشوم داووكلوشي نورته دلمونځ كولو حكم وركړي اوچې كله دلسو كلوعمرته ورسيږي اولمونځ ونكړي نوږي وهي اوتنبيه ئي كړي اوله خپل بستره جدائي ويده كړي .

كه كوم موردخپلوماشومانودتعليم اوتربيت په باب خپل مسئوليت نه اداكوي اودخپل كور دنظام خيال نه ساتي نوهغه نه يوازي داچي گناه كوي بلكي دكوراودكورني دخرابولو ارتكاب هم كوي .

كه ښځه دكورد انتظام ، نظم اونسق پرواونكړي نوهغه د يوپاك اوښه خاندان بنيادنشي ايښوداي اوبدي ترتيب دټولني دخرابيدواسباب اوعوامل پيداكيږي، يوه ټولنه هله سالمه اوروغه پاتي كيداي شي چې په كورنيوكي داخلاق ،مسئوليت ، نظم اونسق فكراواحساس پيداشي ، ددغي حكمت اوضرورت په نظركي نيولو سره شريعت ددي خبري اجازه وركړي چې كله ښځه په كوركي خپل مسئوليت سرته نه رسوي نوخاوندئي وريالدي حق لري چې وي رټي اودضرورت په وخت كي يي ووهي .

د سگرټ څکولو ضررونه اوتداوی یی

A- د ناروغ لپاره :

د ډاكټر رول د سگرټ څكولوپه بنديدوكي :

١- دټولو ناروغانو څخه بايد پوښتنه وشي چې تاسي ولي سگرټ څكوئ؟

٢-ټولو سگرټ څكونكو ته بايد وويل شي چې، سگرټ څكول بند كړي .

٣- بايد ناروغ ته په كلكه وويل شي چې زه د يو ډاكټرپه حيث تاته دانصحيت كوم چې سگرټ څكول همدا اوس بند كړه .

٤- هغه ناروغان چې غواړي سگرټ څكول بند كړي بايد هغه سره مرسته وشي.

٥- ناروغ ته بايد د سگرټ څكولو آخري نيټه چې په مكمل ډول سگرټ څكول بندكړي وټاكي .

٦- ناروغ بايد ځانته د كمك مواد خپله تهيه كړي.

٧- د Nicatene داوي يا جلدي Patch بايد تهيه شي خصوصاً هغوناروغانوته چې ډيرزيات معتادوي.

٨- په ترتيب سره ناروغ بايد د ډاكټر څواتعقيب اوسعا يه شي. د يوصحيح تقسيم اوقات له مخي ناروغ بايد په يو يادو وهفتوكي وروسته شي.

٩- د اداري د غړوله خوا بايد دناروغ په تصميم كي نورقوت پيداكړي ترڅوناروغ زيات د سگرټ نه څكولو ته تشويق شي.

١٠- اوبيا ناروغ يوڅخه تر دوه مياشتو كي وكتل شي.

B- د ټولني لپاره -

١- ناروغ بايد ديو ښه نمونې شخصيت په ډول ځان عيار كړي.

٢- بايد ناروغ د ټولني د ټولوقوانينو مراعت وكړي.

٣- ناروغ بايد په آينده كي يوناصح اوسي نوروخلكوته .

٤- بايد دعامه روغتيا د كاركونكو سره همكاري وكړي ترڅو په ټولنه كي نورخلك خصوصاً ځوانان سگرټ ونه څكوي.

٥- بايد د هغه داوطلب سازمانونو سره چې د ټولني دښېگڼې د پاره كاركوي مرسته وكړي .

٦- كاربايد وكړي ددې لپاره چې په ټولنه كي هيڅوك سگرټ ونه څكوي .

وچی شیدی ماشومانوته خطرناکه ناروغی پیداکوی

دمورشيدي دخپل وروكي ماشوم له پاره دالله لوي نعمت دي، پدي كي دماشوم له پاره ټول هغه غذايي مواد موجود دي چې دماشوم دجسماني اوذهني ودې له پاره ضروري دي .

دموريه شيدوكي لويه گټه داده چې دماشوم بدن ته انتي باډيز منتقل كيږي چې ماشوم ته دناروغيوپه خلاف دمدافعت قوت وركوي ، اودماشوم مدافعتي نظام مكمل كيږي . هغه ماشومانوته چې وچي شيدي او پاڅاروشيدي وركول كيږي دهغوماشومانوپه مقابل كي ډير كمزوري اوضعيف وي چې دمور شيدي خوري، په پوډري شيدو اگركه ماشوم ظاهراً غټ اوتندرست ښكاري مگر په هغه كي هغه قوت اوطاقت نه وي چې دموريه شيدوكي دي، اوداسي ماشومان زياتره دماشومتوب په عمركي له ډول ډول بيماريانو اوناروغيوسره لاس اوگريوان كيږي .

الله تعالي دماشوم له پيداكيدونه مخكي دهغه دغذا اهتمام كړي وي چې له هغه نه پرته دبل كوم غذا هيڅ ضرورت ورته نه پيداكيږي مور په لاندې كرښوكي دوچوپاوډري شيدو دنقصان په باره كي معلومات وړاندې كوو .

لمړي دوچو شيدو دجوړولو په وخت اوبيا په قطيوكي دبندولوپه وخت كي ډيركمياوي گندگي پاتي كيږي چې په نتيجه كي ماشوم ته ډول ډول ناروغي پيداكوي .

دميلوياكمپني ويناده چې په وچوشيدوكي داسي كيمياوي مواد يوځاي كيږي چې جلاكول ئي هيڅ امكان نلري .

دوهم داچې په وچو شيدوكي يو ډول كيمياوي مركب رتيلت موندل شوي دامركب په انسان كي هغه هارمون ختموي چې دولادت لپاره په كارراځي دنن ورځي ماشوم دسباورځي معمار اوځوان دي چې دخپل قوم دروند باردهغه په اوږو باريږي ، كه مور په وخت دوچوشيدو له هغوكيمياوي مركباتوله نقصانوڅخه ځان خبرنكړو اوخپلوماشومانوته وچي شيدي وركړو نومورله ډيرو خطرناكو نتايجو سره مخامخ كيږو .

ابداع يك روش جديد براي تشخيص ميزان پيشرفتگى سرطان سينه

محققان روش جديدي رابراي تشخيص ميزان پيشرفت سرطان سينه ابداع كرده اند كه نيازي به برداشت بافت زيربغل كه مرحله يي دردناك وپرخرج است نخواهد بود .

جراحان درحال حاضر درمعاينه وتشخيص وجود سرطان درعمليات برداشت سينه مستكتو (Mastactony) هم چنين بافت زيربغل راكه شامل (١٥) غده لنفاوي يابيشتر است . جدامي كنند .

دراين ميان بخت زنده ماندن بيمارانيكه سرطان آنهابه غدد لنفاوي سرايت كرده است كمتراست .

روش جديد شامل تزريق مايعي آبي رنگ وسلفر راديو اكتيويه غده است . مواديكه خط سير طبيعي هرسلول سرطاني را ازغده، اصلي به غدد كوچك لنفاوي دنبال مي كنند .

دوكتوران سپس توسط ابزاري دستي كه جهت اندازه گيري ميزان راديو اكتيو به كارمي رود، صبغ آبي رنگ رادنبال مي كنند. اين وسيله هنگاميكه آنان به اولين غده لنفي مي رسند موضوع را باايجاد صدااطلاع مي دهد. متعاقب اين جريان غده ازطريق يك جراحي ساده جداشده وجهت حصول اطمينان ازسرطاني بودن آن مورد آزمايش قرارمي گيرد .

داكتر « داگلاس رينتگتن» متخصص غده شناسي دردانشگاه فلورايداي جنوبي كه دراين بررسي شركت داشته است، درتوضيح اين آزمايشهامي گويد: اگر پس ازآزمايش غده راعاري ازسرطان تشخيص دادند بقيه غددلنفاوي نيز طبعاً بايد عاري ازسرطان باشند وي اضافه مي كند: دراين بررسي بااستفاده ازاين روش (٦٠) درصد بيماران ازجراحي عمده زيربغل رهايي يافتند .

داكتر« رينتگتن » مي افزايد : در«١٨» تن اززنان سرطان دراولين غده لنفاوي وجود داشت ولذا دوكتوران مراحل بعدي جراحي غدد ديگررا انجام دادند .

امادر٣٩ تن ازبيماران سرطاني دراولين غده مشاهده نه شد بديهي است كه نيازي به جراحي اضافي برروي آنهانبود .

وي مي گويد : در (٤٠) درصد از بيماران مبتلا به سرطان سينه عارضه « لمفوديما » كه عبارت ازآماس دردناك بازوست وجود دارد واين عارضه بطورودايم درپنج درصد از زنان وجود دارد .

داكتر« ميچل پازنر» رئيس بخش جراحي پوهنتون شيكاگو معتقد است كه اين بررسي به منزله پل مستحكمي براي رسيدن به روشهاي بهتراست كه خوشبختانه عمل جراحي دربرندارد .

اين روش درصورت استفاده درامريكا پنج مزاردالر صرفه جويي براي بيماران دربرخواهد داشت.

كشت كوكنار درمناطق تحت كنترول طالبان بيشتر ازبقيه كشوراست

مزارشريف -

درحاليكه توليد وقاچاق مواد مخدر درمناطق تحت كنترول طالبان روبه افزايش است، مجامع بين المللي دراين رابطه بابي تفاوتي برخوردمي نمايد .

نشريه ی « انديشه » چاپ مزارشريف درشماره اخيرش طالبان رابه توليد وقاچاق مواد مخدر منجمله كشت كوكنار ،وچرس متهم كرده نگاشته كه توليد انواع مختلف مواد مخدر منابع عمده درآمد طالبان را ازخارج تشكيل مي دهد .

به نوشته نشريه ،مذكور، مواد مخدر بيشتر درولايات ارزگان، قندهار، هلمند وننگرهار كه همه آن تحت تسلط طالبان است ،توليدمي گردد .

منبع به نقل ازاداره مبارزه عليه موادمخدر سازمان ملل متحد گزارش مي دهد كه عوايد فروش موادمخدر درجهان درسال گذشته مسيحي بالغ بر ٨٠ مليارد بوده وبيش از ١٣٠٠ تن هيروئين دراين سال توليد شده است .

توليد موادمخدر موجب نگراني شديد جامعه جهاني گرديده وسازمان ملل متحد ازگروه طالبان مطالبه كرده كه درجهت نابودي آن گام هاي موثر بردارد .

نشريه دراخيرخاطرنشان ساخته كه سازمان امنيت وهمكاري اروپا نيز ازتوليد وقاچاق مواد مخدر درافغانستان وانتقال آن به كشورهاي اروپايي ابرازنگراني نموده وآن رامحكوم كرده است .

دكانداران حق معامله بازنان بى حجاب را ندارند

كابل - ٨ حوت :

به تعقيب آنكه بيش ازشصت نفر زن افغان بجرم بي حجابي درمناطق مختلف شهركابل توسط طالبان

بقيه درستون ٢ ، صفحه دوم ،

نبوی لارښوونی

له حضرت ابوهریرة (رض) نه روایت دي چي حضور(ص) فرمایلي دي : دقیامت په ورځ به الله تعالي وفرمایي : اي زمابنده ! زه ناجوړه وم . تازماپوښتنه نده کړي. هغه به عرض وکړي . یاالله! ته خورب العلمین یي . مابه ستاپوښتنه څنګه کولاي . الله تعالي به وفرمایي : آیاته خبرنه وي چي زماپلاني بنده ناجوړه واوتادهغه پوښتنه ونکړه. آیاته خبرنه وي که دهغه پوښتنه دي کړي واي نوزه به دي ورسره موندلي وم (یعني زه به درته (راضي شوي وم اوزماقرب به درته حاصل وو)

(نورپه بله ګڼه کي)

[illegible]

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (۱۳۳٤) سال نزدهم پنجشنبه (۹) حوت ۱۳۷۵

قیمت یك شماره (۱۰۰۰) افغانی (۳ روپیه)

احکام دین خودرابیاموزیم

مسائل نمازعید

۷ – اگرامام درنماز عید، تکبیرهاي زائد راقراموش کرد، ودررکوع بیادش آمد، پس درحالت رکوع تکبیرها رابگوید، اما دوباره قیام نکند. ولي اگربراي قیام ازرکوع بلند گردید بااین هم نماز فاسد نمیگردد .

۸ – درعیدگاه وبادرجائیکه نمازعید خوانده میشود، درآنجا خواندن نماز دیگري مکروه است . هم قبل ازنمازعید،وهم بعدازنمازعید . ۹ – آن کسي که به جماعت عیدفطریا عیداضحي نرسید، پس وي این نمازهارا قضائي نخواند،براي اینکه نمازهاي عید قضائي ندارد . ۱۰ – نمازعید، درچندین محل شهربالاتفاق جائز است . آن افرادي که از رفتن به عیدگاه معذور اند براي آنها اداي نمازعید درشهربهتراست، تاکه آنهانمازعید رابه سهولت ادا کرده بتوانند .

۱۱– درنمازعید قرائت باید به جهرباشد، واگرآن سوره هائي رابخوانند که رسول اکرم (ص) میخواندند، پس بهتر این است .ایشان (ص) گاهي «سوره الاعلي» و « سوره الغاشیه» رامیخواندند وگاهي « سورة ق » و« سورة القمر» را تلاوت مینمودند .

شرکت های امریکایی

علاقمندي شرکت هاي تجارتي دلتا ویونیکال امریکا وعربستان سعودي را براي احداث لوله هاي انتقال نفت وگازازجمهوري هاي آسیاي میانه ازطریق افغانستان به پاکستان را حایزاهمیت زیاد خوانده و به اکمال این پروژه بیشترعلاقمند اند .

شرکت هاي مذکور باکشورهاي ذیدخل تماس گرفته اند ولي ادامه بحران درافغانستان ، مانع عمده در راه تحقق این عملیه مي باشد .

منبع نگاشته که تشنج وناآرامي درافغانستان روپاي شرکت هاي امریکایي و سعودي رامختل ساخته واجراي پروسه انتقال نفت وگازازجمهوري هاي آسیاي میانه به پاکستان وسپس به اروپا رابامشکل مواجه گردانیده است .

شرکت یونیکال امریکا اعلان داشته که امیدوار است این عملیه درآینده نزدیك عملي شود زیرا افغانستان کوتاه ترین راه اتصال میان جمهوري هاي آسیاي میانه وپاکستان مي باشد .

اکانومست اظهارات مسئولان شرکت هاي امریکایي و سعودي راانعکاس داده نوشته است که این دوشرکت نمایندگي هاي خودرا درپاکستان تاسیس کرده اند تاتحولات وانکشافات اوضاع را ازنزدیك تعقیب نمایند .

پاکستان از

متمرکز بوده است .

سفیرامریکاطي این دیدارخاطر نشان ساخت که بهبود مناسبات واشنگتن بااسلام آباد حایز اهمیت فراواني بوده وپاکستان یکي ازکشورهاي مهم منطقه براي امریکا محسوب مي شود .

تأمین سایمنز ازپیروزي نوازشریف درانتخابات عمومي ابرازخرسندي کرده وپیام تبریك بل کلنتن رئیس جمهور کشورش را به نوازشریف تقدیم نمود .

فاروق «لغاری» اتهامات

رئیس جمهوراین کشور گزارش مي دهند که اتهامات وارده بي نظیربوتو مبني بردست داشتن رئیس جمهور درقضیه قتل مرتضي بوتو برادر بي نظیربوتو کاملاً بي اساس مي باشد.

لغاري گفته است که حکومت برکنار شده بي نظیربوتو ازایجاد اصلاحات سیاسي واقتصادي کشور عاجزمانده بود ونامبرده وي را بادرنظرداشت منافع ملي پاکستان ازمنصب صدارت عظمي سبکدوش نمود. رئیس جمهورپاکستان افزوده است که بي نظیربوتو بااظهارات بي مورد مي کوشد خودرابي گناه معرفي کند .

شماره جدید

ومقالات تحلیلي است . درسرمقاله شماره اخیر سیماي وحدت تحت عنوان «راه هزاره جات ، مسیردشواري است » پیرامون درگیري هاي اخیر در دره هاي شیخ علي وشکاري وموانعي که درراه طالبان به شمال کشور درین منطقه موجود است ، بحث شده است . پیام تبریك استاد اکبري به صدراعظم جدید پاکستان ،تفاهم ودیالوگ بین الافغاني ... و سوم حوت .... ازدیگرمطالب صفحه اول این شماره

ست

کمیسونی برای تجدید

گزارش مي دهد که این کمیسیون موظف شده تامسوده جدیدي را به عنوان پالیسي پاکستان درقبال قضایاي افغانستان تهیه نماید .

این منابع باخبر مي گویند که یك مرجع باصلاحیت وزارت خارجه پاکستان مسوده مذکور را تحت غوروارزیابي قرارمیدهد وسپس آن را تقدیم کابینه مي کند تافیصله نهایي دراینمورد به عمل آید .

به همین منظور اجلاس مهمي درارتباطه به اتخاذ پالیسي جدید پاکستان درقبال بحران افغانستان درآغازماه آینده عیسوي باشرکت فاروق احمد خان لغاري رئیس جمهور ،نوازشریف صدراعظم ، وزراي دفاع، خارجه وبرخي مقامات بلندرتبه پاکستان دراسلام آباد دایر خواهد شد.

گزارش حاکیست که نوازشریف باتشکیل این کمیسیون مي کوشد درپالیسي پاکستان درقبال مسایل افغانستان تجدید نظر نمود، اصلاحات لازم درآن ایجاد نماید .

بهمین خاطر اولین اجلاس کمیسیون مذکور روز گذشته دردفتروزارت خارجه این کشور دراسلام آباد منعقد گردید .

دراین جلسه که برخي ازمقامات عالي رتبه حکومت جدید شرکت ورزیده بودند پالیسي حکومت بي نظیربوتو راطي سال هاي ۱۹۹۰ الي ۱۹۹۳ عیسوي درقبال قضیه افغانستان ،مورد غوروبررسي قراردادند .

روزنامه نوشته که طي این اجلاس مهم راجع به سفرهاي متواترجنرال نصیرالله بابر وزیر داخله حکومت برکنار شده بي نظیربوتو به افغانستان ، علل ظهورطالبان، تصرف بخش اعظم افغانستان توسط این گروه ومناسبات پاکستان باسایر گروههاي افغان نیز بحث تفصیلي صورت گرفته است .

شورای امنیت

مطابق گزارش خبرگزاری فرانس پرس ، پانزده عضوشورای امنیت سازمان ملل متحد توقیف کارمندان مؤسسه غیردولتی اقدام برضد گرسنگی درکابل را محکوم نموده و این اقدام طالبان را مغایر ومنافی با مقررات و اصول بین المللی توصیف کرده اند.

شورای امنیت اعلان داشته که عملکرد اخیرطالبان تجاوز برحریم سازمان ملل درکابل خوانده می شود ولازم است که اداره طالبان بعد از این ازمبادرت به اینگونه اقدامات خلاف موازین بین المللی جداً خود داري نمایند .

فعالیت های

داده بود که اگر کارکنان این اداره آزاد نگردند ، تمام فعالیت های امداد رساني سازمان مذکور درتاجکستان متوقف خواهد شد .

لازم به تذکر است که پانزده تبعه خارجي، بشمول وزیرامنیت حکومت تاجکستان، دومامور سازمان ملل متحد ودوخبرنگار ایتارتاس و انترفکس روسیه چندي قبل توسط این قوماندان دستگیرشده بود که دراین اواخر همه آنان رهاگردیده اند .

برای بهبود

به گزارش « دي نیوز» وي حین صحبت باخبرنگاران دراسلام آباد بعداز مراسم تحلیف و احراز مقام وزارت خارجه پاکستان اظهارداشت که مشکلات کشمیر درفرصت مناسب حل وفصل خواهد شد . وي افزود اگربحران پنجاه ساله شرق میانه بابرگزاري مذاکرات میتواند حل شود پس مسئله کشمیرهم بوسیله گفتگو قابل حل است.

گوهر ایوب افزود حکومت قبلی بینظیربوتوپالیسي خارجي نادرست داشت وپاکستان را از بقیه جهان به گونه انزواکشانده بود . وزیر خارجه پاکستان گفت بي نظیربوتو وزارت خارجه واهمیت آنرا نادیده گرفته بود ونقش آنرا تاحدي کاهش داده بود که تنها سفرهاي خارجي وي درین وزارت خانه تنظیم مي شد . گوهرایوب افزود وي امور وزارت خارجه را بهترتنظیم مي کند وبعدازبررسي کارنمایندگي هاي خارجي در زودترین فرصت ممکن نمایندگي هایي که کارشان موثر ومفید نباشد بسته خواهند شد .

وي گفت ماروابط خود را باایالات متحده ، کشورهاي اروپا وشرق میانه وبخصوص کشورهاي اسلامي توسعه وتحکیم خواهیم کرد .

شمشاد احمد که قبلاً سکرتر جنرال « ایکو» وسفیرپاکستان دراسلام آباد بود به عوض نجم الدین شیخ سکرتروزارت خارجه پاکستان تعین شده است .

اشتراك

وجه اشتراك روزنامه شهادت
درخارج ازکشور :
امریکا ۱۲۵ دالر
آسیا واروپا ۷۵ دالر

این درحالی است که اداره طالبان راجع به دستگیری کارکنان مؤسسه صلیب سرخ گفته است که کارمندان این مؤسسه از اصول اسلامی تخلف نموده اند و طالبان به فعالیت های ضد اسلامی اجازه نمی دهد .

روزدوشنبه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درنیویارك به طالبان هشدار داده خواستار رهایی آنها شده بود .

بشارتی زمان

جوزای سال آینده مطابق ۳۳ ماه می (۱۹۹۷) برگزار میشود .

قرارگزارش رادیو ایران علی محمد بشارتی وزیر امور داخله ایران این مطلب را روزگذشته درنشست والیان درتهران اعلان نمود.

درگزارش آمده است که تاکنون ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدی شهری نماینده ولی فقیه درسازمان حج ، سید رضا زواریی عضو حقوق دانان شورای نگهبان ، معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت واسناد واملاك ایران و داکترمحمد خاتمی مشاور رئیس جمهوری ورئیس کتابخانه های عمومی ایران رسماً نامزدی خود را برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده اند.

دکوهستان او

ترخیل برید لاندی راوستل .

ربوټ زیاتوی په هغه برید کی چی د نجراب ولسوالی په سرطانوکی ترسره شو (۸) تنه طالبان ئی وژلی اوځوتنه نورئی ټپیان کری دی.

همدا راز په هغه عملیاتو کی ددفاع عالی شوراځواکونو څوا د کوهستان په ولسوالی کی چی ترسره شول د طالبانو ځواکونو څخه (۱۵) تنه د وسلو سره ژوندی ونیول ، او دهغوی دوه عراده تفروړونکی موټر، یوعراده(٦٦)کاژمیتر اویومحاربوي ماشین ئی ویجاړ کړی دی .

ربوټ زیاتوی چی د کوهستان اومحمودراقی په سیموکی د دفاع شورا اوطالبانو ځواکونوترمینځ جگړه روانه ده .

فلسطینی چارواکی له

د ټریبالوخبری آژانسونو په حواله ویل شوی چي حسینی گواښ وکړ چي د دی کورونوجوړونه بنائی د تاوتریخ والی سبب وگرځی او د سولی پروسه د خنډ سره مخ کړی .

د ربوټونو په اساس د سختو ټریبالو فشارونو سره سره د صیهونیست رژیم صدراعظم «نتن یاهو» وویل :دی هیله لری چي وزیران به دا پلان ومنی چي په هغه کی فلسطینیانو ته هم کورونه په نظرکی نیولی شوی دی .

د یوبل ربوټ په اساس د صیهونیست رژیم د کورنیو چارو وزیرگواښ کړی او ویلی دی چي د بیت المقدس دملکیت گټلو لپاره اوس جگړه پیل شوی ده .

اعلان مفقودی

میرویس جوان ۲۲ ساله ازمدت یك هفته به اینطرف نسبت خلل دماغ ونابلدی مفقود گردیده است .

کسانیکه سراغ داشته باشند به استیشن پولیس حیات آباد و یا خانه نمبر (٤۷۲)واقع فیز(٤) سرك (۹) وهمچنان به تیلفون (۸۱٤۰۷۹) اطلاع دهند.

انفجار بمب در

رسمی چین ، به اثر این انفجار دونفر کشته و بیش از بیست تن دیگر براحت برداشته اند.

پولیس چین پس از انفجار مذکور به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی پرداخته وقیود گشت و گذار در این شهرمسلمان نشین را نافذ گردانیده است .

این بمب درداخل یك وسیله نقلیه تعبیه شده بو دوروزگذشته منفجرشد وگفته می شود که مسلمانان عامل این حادثه می باشند .

انفجار مذکور درحالی رخ داده است که مقامات بلند رتبه چین مراسم تدفین دینگ یانگ پنگ رئیس جمهور این کشور را بجا می آوردند .

حکومت چین از تشنج دراین شهر ابرازنگرانی شدید نموده واعلان داشته که افزایش فعالیت های آزادیخواهانه مسلمانان وضعیت دراین منطقه را بیشتر ازگذشته وخیم گردانیده است . ###

حرکت اسلامی همکار

معتقداست که تنها ازطریق مذاکرات مسالمت آمیز مي توان قضیه کشور را حل کرد.

وي افزود که ادامه جنگ بحران افغانستان راپیچیده ترمي سازد ، لازم است که فرهنگ جنگ افروزي عوض شود وصلح جاگزین آن گردد .

مدرسي علاوه کرد اگر برسنگرهاي نیروهاي شوراي دفاع از سوي طالبان حمله صورت بگیرد طبیعي است که حرکت اسلامي همدوش بااین نیروها علیه مهاجمین بدفاع خواهد پرداخت .

دطالبانو

اوباید دسیاسي لاري دخلکو دمشکلاتو دحل په باب فکروشي .

نوموړي دطالبانو پرضد دمقاومت په لارکي دافغانستان دټولو قومونو ، ملیتونو اوملي ډلو په یووالي اواتحاد ټینگاروکړ .

جنرال دوستم طالبان پسوه جگړه غوښتونکي ډله وبلله ، اوددوي له خوا دنیول شویو سیمو څخه دخلکو داجباري ایستلو ته یي اشاره وکړه او ویې ویل چي داکاردطالبانو دانساني ضدعمالوڅمونه ده .

جنرال دوستم گواښ وکړ چي دطالبانو دجگړه غوښتني دسیاست په هکله باید په بي تفاوتي عمل ونشي .

بلکه په پوره اتحاد او یووالي سره روان کړنیچ ،ودطالبانو توطیو ته پاي ورکړي .

مواضع طالبان

بماران کردند که تلفات و خساراتي به جانب مقابل وارد نمودند .

گزارش هاي قبلي حاکي از تسلط طالبان درقسمتي ازادامه هاي کوتل شیبربود ولي حاجي محمد محقق درگفتگو باخبرگزاري جمهوري اسلامي درمزارشریف گفت که طالبان براي رسیدن به این منطقه راه طولاني درپیش دارند .

وي گفت درحال حاضر جنگ میان نیروهاي شوراي دفاع وطالبان درلولنج ، شیخ علي ودره غوربند جریان دارد .

نطاق گروه طالبان روزگذشته مدعي شد که نیروهاي این گروه باعبور از غوربند ،لولنج و شیخ علي وشکستاندن دوخط دفاعي نیروهاي حزب وحدت دامنه هاي شیبررا تصرف نموده اند .

دفترنمایندگی

مسئول کمیساري عالي سازمان ملل متحد ازاداره طالبان خواسته است که زمینه برگشت مهاجرین رابه مناطق تحت کنترول شان مساعد گرداند . اداره طالبان هم تعهد نموده است که درجهت عودت مهاجرین همکاري لازم خواهد کرد .

کمیساري عالي سازمان ملل درامور مهاجران افغان اعلان کرده که سطح امداد رساني هاي بشري این مرجع درمناطقي که صلح نسبي برقرار است ، توسعه مي یابد .

داسلام آباد

افغانستان ته خپل سفرپیل کوي اودمخالفو ډلومشرانوته به نوي وړاندیزونه وکړي .

داکترناربرت هول وویل : دافغانستان دلانجي هیڅ پوځي حل ممکن ندي، که دجګړي له لاري یوه ډله دافغانستان څخه وباسي، بیابه هم ستونزه حل نشي، ځکه هغه لوري به په تبعیدکي حکومت جوړکړي .

داکترهول وویل ، ملګري ملتونه به دستونزي دحل لپاره یوځل بیا خپل پروګرام تغیبروي، د افغاني ډلوترمینځ دمستقیمومذاکراتو پرځاي به له مخالفو مشرانو سره خپلوخبروته دوام ورکړي.

داکترناربرت هول دخپلو خبروپه ترڅ کي دخبرودناکامي له امله کوم خاص لوري ملامت نکړ، خوداپي وویل چي طالبانودتیرځل مذاکرو له پیل سره جوخت پرخپلوحریفانو باندي پوځي بریدونه پیل کړل .

دخبري منابعو درپوټ په اساس داکترناربرت هول چي ددوي ورځنیو مذاکراتو دناکامي له امله خواشیني و ویې ویل چي په افغانستان کي دسولي راوستلو کارآسانه ندي. او یوه نیمه میاشت مخکي تیرځل له مذاکراتونه مشکله وي. داځل خبري اترې دیخوا په نسبت ډیري جنجالي وي.

داکترهول داهم وویل چي دافغانانو دخبرواوعمل ترمینځ ډیرتوپیردي . پسه خوله ټول ددي ادعاکري چي جگړه نه غواړي ، خوپه عمل کي بیا جګړي ته دوام ورکوي بل خواداسلام آباد ددري ورځنیو مذاکراتوناکامي یره دواړه ډلي (طالبان – اوددفاع شورا) پریو بل باندي غورځوي . په اسلام آباد کي دطالبانو سفیر مفتي معصوم افغاني ددي مذاکراتو دناکامي داسبابوپه اړه وویل : مخالف لوري پداسي موضوعاتو خبري کولي چي ددوي ترصلاحیت لوړي وي. موږ وویل چي ټولي چاري ددي سطحي دمذاکراتو له لاري نشي حل کیداي . غوښتل موچي یوازي دومره څه باندي توافق وکړو چي عمل پري کولاي شو دحکومت دجوړولو پرسرخبري عبث کاري، لومړي باید داعتماد فضارامینځ ته کړو، اوددي لپاره ضروري ده چي دواړه لوري پرته له کوم قیداوشرط څخه بندیان سره تبادله کړي، که څه هم دطالبانوشاید ټول ٤۰۰ کسه بندیان وي، خودمخالفینو ٤ یا٥ زره تنه بندیان دي. اما موږ دحسن نیت په خاطر حاضریو چي ددوي ټول بندیان خوشي کړو اوددي دي هم زموږ ټول بندیان راخوشي کړي .

دایوازي زموږ په گټه نه بلکه ددوي په گټه هم ده .

مفتي معصوم افغاني له امریکا غږ راډیوسره دمرکي په ترڅ کي داهم وویل چي دفاع شورا یومتحدقوت ندي، اومتحده فیصله نلري، ځکه داځل مذاکرات هم ناکام شول.

په همدي بنه ، داسلام آباد دمذاکراتو بل گډون کونکي داکتررسول طالب چي ددفاع شورا په نمایندگي یي خبري کولي دمذاکراتوناکامي دعلت په اړه وویل : په مذاکراتو کي دافغانستان دټولو مسایلو په باب خبري وشوي دواړو لوریوخپل مواضع بیان کړي، خو اختلاف نظریکي موجودو . داکترطالب داختلاف نظریه هکله وویل: دطالبانو هیئات یوازي غوښتل چي دبندیانوپرتبادله بحث وشي ، نورمسایل دي پرېښودل شي،اوموږ فکرکوو چي دوي ته ممدوم، صلاحیت ورکړ شوي و .داکتر طالب زیاته کړه : موږ دانظردرلود چي دجگړي دبندیدو په هکله باید په ټولو مسایلوبحث وشي اویوتوافق رامینځ ته شي .

داکترطالب زیاته کړه : موږ باورلرو چي ستونزه یوازي دخبروله لاري حل کیداي شي، خوطالبان دخبرو په هکله جدي ندي .

دخبري منابعو درپوټ له مخي ددري ورځنیو مذاکراتو په پاي کي توافق شوي چي ددي مذاکراتو دریم پړاویه هم ترسره کیږي ، خودمذاکراتو دځاي اونیټي په هکله څه ندي ویل شوي .

دکاپیسا ولایت

پاسه (۳۰۰) تنه ځوانان د سرویسو نو په وسیله کابل اوله هغه ځای نه بیا کندهار ته لیږدول شوی دی .

په ربوټ کی ویل شوی چی طالبانو دغه ځوانانه د جنگي اسیرانو په عنوان نیولی اوهغوی هلته د بندیانو په حیث ساتل کیږی

له جگری نه

چي دجنگ اقدام مه کوي مقصد مي دانه وو چي طالبان سل په سلوکي معصوم دي اوغلط کاریه ورڅخه نه کیږي ، بلکه هدف مي داوو چي له یوي خوا ستاسو له جنگ څخه غیراسلامي قوتونه استفاده کوي اوله بلي خوادغه جنګونه څه شرعي مبرانلري خوتاسي ونه منله اونتیجه یسي داشوه چي گوري یي .

مولوي صاحب خالص همدارنگه په خپل لیك کي لیکي : زه دشرعي مکلفیت ، وطنداري اوهغه دوستي په لحاظ چي درلود له مو لاندي خوبګي درته لیکم که مورومثل زمایه گومان خیربه ومومی ؛

بي حکومته ژوندن مشکل دي، خوحکومت باید مسلمان وي، اومسلمان حکومت سره داضروري ده چي ټول افراد یي معصوم ،عادل ، یسي گناه وي اوشریعت له لحاظه دحکومت مقابله جایسزه نده ، خسو که جسرایم یسي کسول دجرایو ملاترپکارندي .

نه به یي ستاسوروي اوبدیه یي خپل وي

محترم مولوي خالص په خپل لیك کي همدارنگه لیکي :

زه گورم تاسي چي کوم کار پیل کړي نه په دنیاکي گټه لري اونه په آخرت کي . زما مصلحت داوي چي په گډه اعلان وکړي اوهمداحکومت (دطالبانوحکومت) ومني، که طالبانو درته موقع درکړه راشي که نه هلته یوغورلنځي کړي اوبل غوربرسته اونور عرخه لسوي خداي ته پریږدي.

مولوي صاحب خالص دخپل لیك په پاي کي لیکي چي : که ماته معلومه شي چي تاسي داسلام په خاطرمنډي ترړي کوي، نوزه به مولومړي ملګري واي . په تاسي باندي مي زړه دردکړي.بي شپي موسره تیري کړي دي.نو خپل مکلفیت مي داوگڼلو چي تاسي ته مخلصانه عرض وکرم . خداي دي موټرتولوته هدایت وکړي .

دکانداران حق معامله

مجازات شدند اداره امربه معروف ونهي ازمنکر طالبان تاکید کرده که حکومت طالبان مصمم است تمام احکام شرعي راصددرصد تعمیل نماید .

رادیوشریعت ازقول ملاکمال الدین رئیس اداره امربالمعروف ونهي عن المنکر گزارش داد هرمردیکه ریشش رابتراشد ویاهرزني که بدون مراعات حجاب شرعي ازمنزلش خارج گردد به شدت مجازات خواهد شد .

ملاکمال الدین اضافه کرد هرزن افغان که در دکان ویاوسیله نقلیه ،بدون مراعات حجاب شرعي دیده شود زن یادشده همراه با دریور شدیداً مجازات مي گردد .

وي افزود که با متخلفان مطابق احکام اسلامي وشرعي عمل مي شود . بقول ملاکمال درگذشته حکومت هایي برافغانستان مسلط بود که اعمال غیر اسلامي درآن زمان آزادانه صورت مي گرفت و طالبان بمنظور امحاي اینگونه اعمال سعي کافي بخرج خواهند داد .

طالبان تنها چادري را که ازسرتاپاي زنان را مي پوشاند حجاب، میدانند

وضع آوارگان

منازل را تشریق نمایند اما فشار طالبان ازیکطرف وهواي سرد زمستان و ویران شدن بعضي منازل ازجانب دیگرعواملي است که آوارگان به بازگشت تمایل ندارند همچنان تکرار حوادث قبلي و احتمال تبدیل شدن منطقه به صحنه درگیري میان طالبان و شوراي دفاع نیزآوارگان را از بازگشت به مناطق شان باز میدارد .

اعلان

مؤسسه رفاه سیدجمال الدین افغاني براي کورس هاي (٦) ماهۀ بوت دوزي، چپلي دوزي، ولدنگ کاري، حلبي سازي، ونجاري برادران معیوب راباامتیازات آتي مي پذیرد :

۱ – لیلیه (براي آنعده معیوبینکه قادربه رفت وآمدنباشد)
۲ – پرداخت جیب خرج مناسب ماهانه
۳ – دروس سواد آموزي وعلوم دیني مطابق تقسیم اوقات منظم توسط استادان مجرب .
٤ – درپایان دوره کورس تصدیقنامه رشته تخنیکي، سواد آموزي وعلاوه برآن سامان کاردست داشته شان به شاگردان داده میشود .

آدرس : نعمت محل، عقب قرطبه مادل سکول
تلفون (٤۲۷٦۳)

اعلان فاتحه

حاجی محمد حکیم حلیمی، حاجی محمد کریم حلیمی وحاجی محمد عالم حلیمی پسران، شیراحمد گران و دیپلوم انجنیر محمد عظیم گران برادران ، محمد کاظم زرگر شوهرخمشیره، پوهنوال دوکتور محمد بشیرحلیمی دوکتور محمد نسیم حلیمی، حاجی محمد نبی حلیمی پوهنمل دوکتور محمد عارف حلیمی، دوکتورمحمد امین حلیمی، محمداکبرحلیمی ومحمدکبیرحلیمی نواسه ها ، محمد همایون کاظمی خو اهرزاده، دوکتور عبدالناصرکریمی، عبدالغنی وفادارو عبدالوحیداعظمی دامادان فرزند، حاجی نوراحمد حکیمی عبدالرشید فخری و عصمت الله کریمی خسربره های پسران، حاجی عزیزالله یوسفزی باجه پسر، اسدالله عزیزی و محمد داؤد عزیزی نواسه های خاله وباقی فامیل حلیمی نسبت وفات مرحوم حاجی محمد حلیم سابق خزانه دار مسلخ که جنازه قبلاً بخاك سپرده شده به اطلاع دوستان و اقارب رسانیده می شود که فاتحه، مرحومی ازساعت نه بجه الی یازده ونیم بجه قبل ازظهرروز پنجشنبه مورخ ۹ حوت ۱۳۷۵ مطابق ۲۷فبروری ۱۹۹۷ در مسجد جامع سوپرمارکیت واقع حیات آباد فیز– ۱ – گرفته میشود.